



*Courtesy: Dr. Thomas Heidenreich*



*Courtesy: Dr. Thomas Heidenreich*



*Courtesy: Dr. Thomas Heidenreich*




*Courtesy: Dr. Thomas Heidenreich*




*Courtesy: Dr. Thomas Heidenreich*






08.02.2016

1mA





08.02.2









Aspen Surgical 1-888-364-7




08.02.2016


**“whole slide” (half the tumor) demonstrating tumor mass with myxoid stroma, thin capsule and normal parotid tissue at the inked periphery**




normal parotid admixed with adipose tissue (top), well defined capsule (containing an excretory duct) and peripheral nerve elements (arrows) and tumor mass with myxoid stroma (bottom); red dot signifies blood vessel




**Tumor mass with (chondro)myxoid stroma containing groups of myoepithelial cells forming nests (blue arrow) and ducts (red arrow)**



**Tumor mass with (chondro)myxoid stroma containing groups of myoepithelial cells forming nests, strands and ducts**




**'plasmacytoid' myoepithelial cells in a chondromyxoid stroma**






**Tumor mass with (chondro)myxoid stroma containing groups of myoepithelial cells forming ducts (red arrows)**



**'plasmacytoid' myoepithelial cells in a chondromyxoid stroma**



normal parotid tissue with basophilic salivary acinar cells demonstrating a granular cytoplasm (red arrows point to ducts)

